

Бары дойдулар пролетарийдара, холбохун!

САНА ОЛОХ

СССР ЧУРАПЧЫТААБЫ РАЙКОМУН УОННА НАРОДНАЙ
ДЕПУТАТТАР ОРОЙУОННААБЫ СОВЕТТАРЫН ОРГАНА

Х а б ы а т
1931 сүл алтынны
ыйтан тахсар

№ 147-148(5347-5348)

1979 с.л. Ахсынны 13 нүнэ
чэппизэр

Сыпавта
2 карчы

РСФСР ВЕРХОВНОЙ СОВЕТЫН СЕССИЯТЫГАР

МОСКВА (ССТА). Ах, сыйпы 11 күнүгэр Кремль Улахан дыбарыйыгар РСФСР тохсус ыгырыы, лаах Верховнай Советын XI сессията үлэтин су, палата.

Депутаттар уюна на-
дшыттар табарыстары
Л. И. Брежнев, Ю. В.
Андронов, В. В. Грини-
н, А. А. Грозилковы,
А. П. Кириленко, А. Я.
Пельмен, Г. В. Романо-
вы, М. А. Сулоз, Д. Ф.
Устинов, К. У. Черне-
ковы, В. В. Кузнецов,
Б. П. Пономарев, М. С.
Сломенчен, В. П. Дол-
гомы, М. В. Зислинны,
К. В. Русакову дохсун

уһун ытыс тэһһынан кө-
рүстүлэр.

Сессия кунназги б.
бюскөтөтөр 1980 сылга
РСФСР экономикалык
уонна социальнай сий-
дымтып Государственной
балаанан туһунан уонна
1979 сылларга балаан
толоруу хаамымтып ту-
һунан уонна 1980 сылга
республика бюджетин ту-
һунан уонна 1978 сылла-
ры бюджеты толоруу ту-
һунан, РСФСР Верховный
Советын Президиумун
Ыйахтарын билэргэтин
туһунан бопчуруостар
индирдэллэринэн.

*1980 сылга РСФСР эко-
логический юппа со

дильной сабдыттын Го-
сударственный былавчын
тухунан уонна 1973
сылга РСФСР экономичес-
кай уонна социальнай
сабдыттын Государствен-
най былавчын толору
Хамыттын тухунга да-
мьлаты РСФСР Минис-
терин Советын Предсе-
дательн солбуйааччы, рес-
публика Госпланын пре-
седателя депутат Н. И.
Масленников оһорто.

Бийлагч билээни тэд-
руу хаагчтайн туушан
Элэртэр дахьлаатхыг на-
цаалнай дохуот 1978
сэлдээгнн кытары гэг-
нээтэххэ 26 бэрхыаан,
ган үүнүе днэн бэлнэгэ.

та, Промышленный пред-
водство измэйэ 3,4 бй.
рыһыаннан улэатыр.
3,4 тыһыынча предприн-
тиелар, смяхтар уонна
учаастактар кэлмэс ме-
ханизацияланыхтара уон-
на автоматизацияланмах-
тара, промышленный бо-
родууксуя 2 тыһыынча
сага көрүнүгүн сарай-
сыдйин онорон таһаары-
байтыллыа.

Биймэлги тга ханаадыс,
тибанхай сэл түмүктэри,
гэр хүндийн адыс га,
быгана суох усулуобуйа,
лара нундган өттүнөн
сабыдыаллаатылар. Тга

(Бүтүүтүн 2 стр. көр).

**В. И. Ленин төрөөбүтэ 110 сыла
туолуутун дoстoйнaйдык көрсөp иһин**



Промкомбинат үзлэгтгэрлээр аналгааг творт асортиралаах оловор бvгз гvгvууга сотору тvмvктvнv. Манна М. М. Слвр-ников уонна Н. Н. Мvст-ников савайагчмvгvгvз тvгvгvчмvгvлvр иккv бvрvгvзv. Вvлvрv үлvмv сvмvдvлvр. Бу коллективтор үлv-лvн аvврдvрv рvдvрдvр.

Синжолка: багатори-
муктар (ушатган) бери-
лэдэ биригэдьмиз Н. II
Исметиков уонна Ф. Ф.
Камежанов аян колор-
дун багубуздэтигэр

САХА АССР ОНУС ЫҢЫРЫЛААХ ВЕРХОВН И
СОВЕТЫН УОННА САХА АССР НАРОДНАЙ
ДЕПУТАТТАРЫН УОН СЭТТИС
ЫҢЫРЫЛААХ ОЛОХТООХ СОВЕТТАРЫН
БЫЫБАРДАРЫН | БОЛДЬУУР ТУҢУНАН
Саха АССР Верховнай Советын Президиумун ЫЙАБА

Саха АССР Конституциятын (Төрүт Со-
куонун) 74 ыстатыйатыгар, «Саха АССР
Верховнай Советын быыбарын туһунан»
Саха АССР Сокуонун 13 ыстатыйатыгар
сөп түбэһиннэрин уонна «Саха АССР на-
роднай депутаттарын өлөхтөөх Советтарын
быыбарын туһунан» Саха АССР Сокуонун
13 ыстатыйатыгар сөп түбэһиннэрин Саха
АССР Верховнай Советын Президиума
уураа:

Саха АССР Верховнай Совеһа
Президиумун Председателэ
Е. ГОРОХОВА.

Саха АССР Верховнай Советын
Президиумун Секретара

Е. НЫЧКИН.
Якутский п., 1979 жыл ахсынны 7
күнэ.

КУСТАЛАҢЫГА
БАСТААТА

[illegible]

Пятилетка төрдүс сыйын II ыдынаады түмүтүнөк оройуон кишиннээн үрүнн предприниметин мафаныннар ккин ар-сыларыгар социалистический куоталаһыга мафанылаадыннан интернат-скуола премолярный мафанына табыста.

R. H. Коркина собиэдис-сайдэх бу коллектив бы-ыл наһиллэнньэдьэ 279300 солкуобайдаах араа та-баары атындаан согууд-бун 7800 солкуобай н аһилла

Итенин түмүгү маң-
лыын колдонбоо эрси а
сөзгө ылымдарын: тийи
сылдын атындагы
буздар даярмаларда
ветинайдык кыттын, та
баардары атып маң
лымынары кытта аста
лым, о. д. а. курдулары
кыттын тутал синеги.

А. ГОГОЛОВА

СССР Киин Комитетин сэтгэнхүтэри (1979 с.) Пленума уонна ЦК-онос ычарыылаах Верховнай Советин иккис сессията: онус пятилетка ааспыт 4 сыйлар советнай норуот айар-тугар улаатин түмүктөрүн өндөрдүлэр, 1980 сылга дойду экономической уонна социальнай сайдыытын былааннарын бигэр-таттылар. Партия Киин Комитетин Пленумугар СССР КК Генеральный секретара табыарыс Л. Н. Брежнев эгитигэр СССР учураттаах XXVI сыйин көрсө партийнай, государственнай уонна хаһаайыстыбан-
■ ый органнар, общественнай таргакталар пятилетка түмүктөтөр этабыгар улаатэрин чөпчү, бойбуой про-
граммалар бөдөһүнэ.

Ити сүмжиг уонсай партийнай, уонсай госу-
дарственной суолтаахх докумуоннары хас биирдиги
коллективка, хас биирдиги киһиэхэ сийилини бы-
һааран ойдогус уонна олох кинилэр политическай
итэһини производственай активностарын — салтаты
эро көтөбүтү — партийнай тэриитэлэр бастакы учу-
раттаах сэрүктэра. Бу үлэс билиги лектордарбыт,
пропагандистарбыт, политинформатордарбыт, агита-
тордарбыт, культурнай-сирдатар учреждениеларбыт
үлөһиттэрэ — идеологический фронт бары байыастара
активнайдык кытылахтаахтар.

Класс Комитет Пленуун уонна Верховный Совет сессиятын матырыйаалларын пропагандалааһынга улахан болгомото үлэ бары учуаскаларыгар дьэсэни-линиэни бөрөгөтүүгэ эппитинэһи үрдэтиигэ, кордо-булууох, төрөлүннээх буолууга, дьылалаа айымньы-лаахтык сыманнааһына уурулуохтаах. Итинэн си-бээстээн хас биирдэ лекция, бэснэдэ, политинформа-ция туһаллаах коллектив оловун, үлэтин кытта ма-та сибээстэниэхтэх, баар итэрэстэри уонна көтүүтү-лэри сытымытк арыыйыахтаах, омуру туоратымга бэ-лэччэ көмөлөһүөхтээх. Табаарыс Л. И. Брежнев ый-бытын курдук, партийнай хэриглээр, политической, жана сабай, агитационнай-пропагандистскай дьаһал-лалар үлэ этинэн уонна ыкмаларын тупсарыа, са-лаалта таһымын үрдэтии, парадниги уонна айаа-ланыа аччатый соруутара өрдүк көпчүтүү, төһө-дөөкү — умурдунуохтаахтар.

СССР КК Пленумугар бэлгэтэмнйт итгэртэр биһиги аройуонмут олоһор, үгүс коллективтар үлээригэр толору бааллар. Совхозтар ыстыгы мөлтөхтүн тариалыһар сүөһү туһата суох олутта быһыр алыгытыааһар бидиэн элбэйтэ, дүдөйинтэ-халаутта малсабайдык таһыста, үүткэ уонна эки государствоны кытта ахсаан сөрүдэхтэра тохтотууруктанналар. Промышленный предпритиеларга, тутар уонна хааччылар тариһаларга хаһаайыстыбаныһа суох буолуу, ыһыады-тобулауу, бас баттах дьһаныы чаччыллара суох аһаҕада-иллэктөө.

Нарийнхай тэрийтэлэр бү күшкардэхи идеологический, политический-интер үзэлэрэ бүгэ-бүтүнүүр ити интерэстэрэ түртэинин туоратшыха, хахайгыт-батнай сылы тэрээһиннээхтик түмүктэ-һинигэ уоһа сыга дыл саваалһаарытын эриэ-дэхсиник, үрүүн интөрүмүтүлээхтик үлээһин интислетика сөрүдхатарын булгуччу толорууну хааччыймыга туһуланнаахтаах. Дээ өл иһин сүөгүү кыстыгар Бүтүн Союз үрдүгүн биалларылибит социалистическай куоталаһы сыга күүһүтии ээнталлиахтаах, улуу сирдыт В. И. Ленин төрөөбүтө 110 сыла туолуутун көрсө хас биир-дин коллектив, үлэһит чоңчу эбэһээтэллестибөөн ыланан айырымылаахтык үлээһиннэ ситиһиллиахтаах, хаалыһаары суох үлэһитр иһин хамсааһын хаһаан-салаһаар да көдүүстээхтик тэрийлиахтаах.

Плениум уюнна сессия матэрийаалларың пропагандалааныңа нитэр үлэ бары формалара, средстволара уюнна нымалара табытың дүөрөлөнөн туһанам-лаахтаахтар, ийи ахсын ытыллар пелит-куниэр улахан оруолу оонньоохтаахтар. Дьэ оччого партийнай үлэ маассара, хас биридиг кийинэхэ директивэ тийиһэрэ, материальнай хүүс буолан олох, үлэ күүс-сөөнүгэр кубулуһуога.

ПРОПАГАНДИСТСКАЯ БИРИГЭЭДЭ

ССКП райкомун иккнн
прегнра М. Е. Пермиков
ойлааччылаах партия
айкомун пропагандаст-
ай-биргээдэгэ Эрххн
ристиян аатынан снххэ
ары участвнхтаргар сн-
лан кннхтэ.

Биргээдэ ССКП КК сн-
пннхтэри Пленумун

уонна ОСРС Верховнай
Советын II сессиятын ма-
тырыйаалларыгар лекция-
лары, ахста, бннр по-
литический күнү тэрийн-
тэ, политическай-интэр
үлгүр бннхччн нөмлөрү
ннрдэ.

С. ЧИЧИГИНАРОВ.

И. НЕУСТРОЕВ,
СССР райкомун проп-
аганды уонна агитация-
а отделын сыйыадиссийин
солбуурачы.

Райсовет исполкомун БЫНААРЫЫТА

А. Переход уюна
В. Меженя фотолара
ССТА фотоконкурс

А. Переход уюна
В. Меженч фоголара

